

2023/24 PULANE YA U FUNZA YO DZUDZANULULWAHO YA NWAHA: TSHIVENḌA LUAMBO LWA HAYANI: GIREIDI YA 8 (THEMO YA 1)

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
U linga ha murango na u lugisela hu tea u itiwa kha maḍuvha mararu a u thoma a themo kha vhege ya u thoma – Ḍuvha ḷa 1 u swika ḷa 3.				
1-2	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshesela na u amba nga ha tshibveledzwa tsha u vhona/na tshi shumisaho nḍila nnzhi.</p> <p>U vhalela nṭha atikili i re kha burotsha.</p> <ul style="list-style-type: none"> • U dzudzanya mafhungo nga nḍila i lungekanaho • • u ṭalusa ḍivhaipfi na zwivhumbeo zwa luambo zwo teaho • • u fhindula mbudziso kha tshibveledzwa <p>Nyambedzano ya kilasi (i rangwa phanḍa nga mudededzi) yo sendekwa kha burotsha.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza tshibveledzwa (zwa u tou vhonwa) • • kushumisele kwa luambo na tshivhumbeo tsha tshibveledzwa (tshivhumbeo tsha burotsha) • dikishini • u ita nyambedzano nga ha ṭhanganelano ya tshibveledzwa na elemende dza u tou vhonwa • • ridzhisiṭa na tshitaela 	<p>U vhala burotsha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa: Tshivhumbeo, vthatheshelesi, kushumiselwe kwa luambo, ndivho, elemende ya zwa u tou vhonwa. <p>(Bambiri ḷa mafhungo ḷi nga petiwa ḷa vha tsumbo, ḷa sumbedza fhedzi mafhungo ane a takulela nṭha).</p> <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) • • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala:</p> <p>U sikima, u sikena, mbuno na muhumbulo, mihumbulo mihulwane na i tikedzaho, u humbulela na mafhedzele</p> <p>NA</p> <p>Vhurendi</p>	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani</p> <p>U Ṇwala/u dizaina burotsha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza tshibveledzwa • kushumiselwe kwa luambo • ridzhisiṭa na tshitaela • elemende ya zwa u tou vhonwa • marangaphanḍa na magumo <p>U Ṇwala/u dizaina burotsha kha zwiṭuṭuwedzi zwa u tou vhona</p> <p>U sedza kha maitele a u Ṇwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • • u ita mvetomveto • • u ita ndovhololo • • u dzudzanya • • u vhalulula u itela u khakhulula na u Ṇekedza 	<p>Khwaṭhisedzo ya zwivhumbeo zwa luambo na kushumisele zwe zwa itwa kha vhege dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Madzina, maṭaluli, maiti, maḍadzisi a fhethu na maḍadzisi a maitele</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Mafhungo tswititi, tshifhinga tsha zwino, tshifhinga tsho fhelaho, maṭaluli na maḍadzisi, u dzhia sia, u sedza nga iṭo ḷithihi.</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi:</p> <p>Mirero: Kha nyimele, i re khagala, dinothethivi; khonothethivi.</p> <p>Ndongazwiga:</p> <p>Khoma, tshithoma, tshivhudzisi, luṅala, elipisisi.</p> <p>Ḍivhaipfi kha nyimele</p> <p>U khakhululwa ha milayo ya luambo zwi bvaho kha mishumo ya vhangudi ya u Ṇwala</p>

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> Mbonalo dza ndeme dza tshirendo tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/zwifanyiso, raimi, mutevhetsindo tshivhumbeo tsha nnda tsha tshirendo, mitalo, zwitanza, thophogirafu. thalutshedzo ya u todou wanulusa limudi thero na mulaedza 		
<p>Mushumo wa u linga ha fomala wa 1: U vhalela ntha – Maraga 20 (Mushumo uyu u thomiwa u itwa kha Themo ya 1 wa khunyeledzwa kha Themo 2 hune wa do tea u rekhodiwa hone. Vhagudisi vha thoma nga u linga uhu mafheloni a sekele iyi u itela uri vhagudi vhothe vha lingwe mafheloni a themo)</p>				
3-4	<p>Zwitirathedzhi zwa u thetshesela na u amba U thetshesela/u talela na u ita nyambedzano ya tshibveledzwa tsha zwithu zwa u tou vhone/na tshi shumisaho ndila nnzhi (tsumbo vidio/zwe zwa rekhodiwa nga ha kuwalele kwa imeili kana akhauthu ya imeili</p> <ul style="list-style-type: none"> U vusa ndivho ya murahu u hambulela ndivho ya tshibveledzwa u toda thalutshedzo u pfesesa tshibveledzwa 	<p>U vhala/talela kha tshibveledzwa tsho n'waliwaho/tsha zwithu zwa u tou vhone u itela u pfesesa Tsumbo: imeili</p> <ul style="list-style-type: none"> U sikima na u sikena u vhala wo tou fombe ndivho na tshigwada tsho livhiwaho thalutshedzo ya u hambulela na mafhedzisele u wana luambo lwa u fhuredzela 	<p>Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani U n'wala imeili</p> <ul style="list-style-type: none"> Thodea dza tshivhumbeo, tshitaela na kuvhonele kwau vhathetshelesi vho livhiwaho, ndivho na nyimele mbonalo ya tshibveledzwa kushumisele kwa luambo na kunangele kwa maipfi (u sedzulusa u dzhiela ntha luambo) marangaphanda na mafhedzele <p>U n'wala imeili zwo sendekwa kha zwitutuwedzi zwa u vhone</p>	<p>Khwaḥisedzo ya zwivhumbeo zwa luambo na kushumisele zwa itwa vhege dzo fhiraho U shuma na/nga maipfi: Maḡadzisi a maitete, tshifhinga. Maiti a sa pfukeli; maḡadzisi a dzherandi: mbambedzo, suphaletivi U shuma na/nga mafhungo: Tshivhumbeo tsha fhungo, tavhi la litaluli na lidadzisi, na mafurase, khandza, tshitatamennde Thalutshedzo dza maipfi:</p>

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NŴALA NA U NĒKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> • u nŵala notsi • u pfesesa mulaedza • thounu na ridzhisita • vhathetshelesi vho livhiwaho <p>Tholokanyondivho ya u thetshelesa (Mubvumo fhedzi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nŵala mihumbulo mihulwane na i tikedzaho na u nŵala notsi, mutevhe wa u sedzulusa, manweledzo, u pharafureisa na u dovha u anetshela <p>U fhaṭulula mabono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tendelana kha vesheni/ṭhalutshedzo yo vhonealaho • u edzisela zwo iteaho kha mabono mavhili na zwiṅwe 	<ul style="list-style-type: none"> • ṭhuṭhuwedzo ya u kunangele na u siedza kha ṭhalutshedzo ya tshibveledzwa • nḡila ine luambo na zwifanyiso zwa ḡisa na u vhumba zwithu zwavhuḡi na madzhihle a zwithu • zwi ḡiswaho nga u shumisa lushaka na saizi ya muṅwalo, ṭhoho na khephisheni kha ṭhalutshedzo <p style="text-align: center;">NA</p> <p>Tshibveledzwa tsha liṭheraḡa, sa foḡukuḡoo/ngano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha liṭheretsha sa mubvumbedzwa, vhubvumbedzi, puloto, khuḡano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḡivhadza tshibveledzwa) • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) <p>Vhurendi/ngano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza ndeme dza tshirendo 	<p>Hu sedzeswe maitele a u nŵala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • mvetomveto • u dovholola • u dzudzanya • u vhalulula na u nĒkedza 	<p>Sinonimi, mahanedzi, i re khagala, yo dzumbamaho</p> <p>Ndongazwiga: Tshithoma, khoma</p> <p>ḡivhaipfi kha nyimele Khakhululo ya milayo ya luambo kha zwe vhagudi vha nŵala</p>

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U N̄WALA NA U N̄KEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> • tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/imedzhari, raimi, rithyimu • tshivhumbeo tsha nga n̄nda tsha tshirendo, mitaladzi, zwitanza, kuñwalele • thalutshedzo yo dzumbamaho • limudi • thero na mulaedza 		
5-6	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyambedzano ya tshigwada (mudededzi u ranga phanda) • u humbula nga ha zwa u nanga mihumbulo yo teaho, u tevhekanya mihumbulo mihulwane nga ha nganea <p>Tholokonyandivho ya u thetshelesa u itela ndugiselo ya u n̄wala manweledzo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rekhoda mihumbulo mihulwane na i tikedzaho nga u n̄wala notsi • u kovhekana mihumbulo na tshenzhemo na u sumbedza u pfesesa khonsephuthi • u nanga n̄dila dza u kwengweledza na u fhuredzela u fhindula mbudziso 	<p>Tshibveledzwa tsha liṭheretsha sa nganea ya vhaswa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyambedzano ya guṭe nga ha mbonalo dza ndeme, sa mubvumbedza, vhubvumbedzi, fhethuvhupo, muanetsheli na thero <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwiṭirathedzhi zwa u rangela u vhala, u ḍivhadza vhagudi • mbonalo dza tshibveledzwa – dzina, ṭhoho, khephusheni, nyolo • zwipiḍa zwa bugu – siaṭari la ṭhoho, zwi re ngomu, ndima, guḷozari, indekisi, aphenḍisi, futhinothi, na zwiñwe. <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) 	<p>U n̄wala maanea: Nganetshelo/u vhuisa muhumbulo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunangele kwa maipfi • ipfi la vhuṅe na tshitaela • mbuletshedzo yo khwaṭhaho • thounu • mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • mapa wa muhumbulo u vhekanya mihumbulo yo tevhekanaho • u n̄kedza maanea a u linga <p>U tou fombe kha maitele a u n̄wala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • mvetomveto • u ita ndovhololo • u dzudzanya • u vhalulula na u n̄kedza <p>U n̄wala maanea hu tshi tevhedzelwa maitele a u n̄wala</p>	<p>Khwathisedzo ya zwivhumbeo zwa luambo na kushumisele zwo itiwaho vhege dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Maḍadzisi a fhethu na a digirii</p> <p>Masala: vhukuma, vhushaka, mbuyelamurahu, masumbavhuṅe</p> <p>U shuma nga mafhungo:</p> <p>N̄efhungo na nyito, pfano ya n̄efhungo na liiti, davhitsinde, matavhi</p> <p>ṭhalutshedzo dza maipfi:</p> <p>Pfanywa, mafhambanyi, i re khagala, yo dzumbamaho</p> <p>Ndongazwiga: Tshithoma, khoma, tshivhudzisi, zwiḍevhe, garukela.</p> <p>Ḍivhaipfi kha nyimela</p> <p>Khakhululo ya milayo ya luambo i bvaho kha u n̄wala ha vhagudi</p>

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U N̄WALA NA U N̄EKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u t̄hat̄huvha) <p>Mudededzi u funza zwickili zwa u n̄wala manweledzo nga u sumbedza vhagudi milayo ya ndeme ya u nweledza</p>	<p>U n̄wala manweledzo – vhagudi vha nweledza in̄we ya dzindima ya kha nganea</p>	
<p>MUSHUMO WA U LINGA HA FOMALA WA 2: U N̄WALA</p> <ul style="list-style-type: none"> Maanea a nganetshele kana u vhuisa muhumbulo (Maraga dza 30) A tea u n̄walwa zwenezwi themo i kati 				
7-8	<p>Zwit̄irathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>Orala: atikili ya guran̄nda/ripoto ya t̄hodisiso/nzudzanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> T̄hoho ya tsezuluso u dzudzanya zwithu nga n̄dila yone u tshi tikedza nga tsumbo. u topola na u nanga ðivhaipfi yone, luambo na milayo ya kushumisele u lugisela marangaphanda na mafhedzisele o khwāthaho <p>Tholokanyondivho ya u thetshelesa</p> <ul style="list-style-type: none"> U rikhoda mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • u kovhekana mihumbulo na tshenzhemo na u sumbedza u pfesesa khonsephuthi 	<p>U vhala/talela u itela u wana mafhungo (vha shumise zwibveledzwa zwa guran̄nda kanaripoto ya t̄hodisiso/nzudzanyo)</p> <ul style="list-style-type: none"> mbonalo dza ndeme tshivhumbeo kushumisele kwa luambo <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala (u ðivhadza tshibveledzwa) u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u t̄hat̄huvha)) 	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani, tsumbo atikili ya guran̄nda/ripoto ya t̄hoduluso/nzudzanyo</p> <p>Ndivho, tshigwada tsho livhiwaho na tshivhumbeo</p> <ul style="list-style-type: none"> kushumisele kwa pharagirafu mātanganyi a u vhofhekanya u shumisa tshaka dzo fhambanaho dza mafhungo tshitaela tsha fomala <p>U sedzesa kha maitele a u n̄wala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u dzudzanya • u vhalulula na u n̄ekedza 	<p>Khwāthisedzo ya zwivhumbeo zwa luambo na kushumisele zwo itiwaho kha vhege dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Maiti a regula na a si regula; maiti vhukuma; matikedzi</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Tshitamennde; tshivhumbeo tsha fhungo, tshifhinga tsha zwino na tsho fhelaho, u dzhia sia, phiridzhudisi na u sumbedza luvhengela</p> <p>T̄halutshedzo dza maipfi:</p> <p>Sinonimi, mafhambanyi, nyimele, dinothethivi, khonothethivi</p> <p>Ðivhaipfi kha nyimele</p>

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> • u divha ndila dza u kwengweledza/u fhureledza • u fhindula mbudziso 	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima na u sikena • u vhala wo tou fombe • u ita manweledzo. • ndivho na tshigwada tsho livhiwaho • u humbulela ṭhalutshedzo na magumo • u divha luambo lwa u fhureledza • ṭhuṭhuwedzo ya u nanga na u siedza kha ṭhalutshedzo ya tshibveledzwa • luambo na zwifanyiso zwi sumbedza na u vhumba zwivhuya na madzhie a zwithu • mvelelo ya u shumisa lushaka, muṅwalo na saizi, ṭhoho na khephusheni kha ṭhalutshedzo <p>U ṅwala tholokanyondivho</p>	<p>U ṅwala ripoto ya ṭhoduluso</p>	<p>Khakhululo ya milayo ya luambo i bvaho kha zwe vhagudi vha ṅwala</p>
<p>MUSHUMO WA U LINGA HA FOMALA WA 3: U FHINDULA ZWIBVELEDZWA (60)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshibveledzwa tsha u tou vhala tsha ṭitheretsha/kana tshi si tsha ṭitheretsha – Maraga dza 20 • Tshibveledzwa tsha u tou vhone – Maraga dza 10 • Samari/manweledzo – Maraga dza 10 • Milayo na zwivhumbeo zwa luambo – Maraga dza 20 				

THEMO YA I				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U NŴALA NA U NĒKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
9-10	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba: U thetshelesa tshipitshi tsho lugiselwaho nga muphuresidennde wa kale/muraḏo wa tshitshavha a re na vhubfiwa</p> <ul style="list-style-type: none"> U ita nyambedzano nga mbonalo dza tshipitshi tsho lugiselwaho • u ḏivha na u ṭalutshedza kushumisele kwa luambo • u ḏivha na u ita nyambedzano nga mbonalo dzi re kha tshipitshi <p>Nyambedzano nga lungano</p> <ul style="list-style-type: none"> U dovha u ṭalutshedza khethekanyo dza tshitori u kovha mihumbulo, mahumbulele na malavhelesele kha zwigwada zwa vhathu vha re fhethu huthihi nga tshifhinga tshenetsho u thoma na u fareledza nyambedzano u shumisa nyambedzano ya u sielisana u tsireledza vhuimo u ambedza u ḏadza zwikhala na u ṭuṭuwedza muamb 	<p>U vhala/ṭalela tshibveledzwa tsho tou nwalwaho/tsha u tou vhona u itela u pfesesa</p> <p>Tsumbo: tshipitshi</p> <ul style="list-style-type: none"> U ṭalusa na u haseledza mbonalo dza ndeme u sengulusa mashumisele a luambo u ṭalusa na u haseledza na mashumisele a luambo lwa u nyanyuwa u sengulusa marangaphanda na magumo u n̄ea muhumbulo nga ha ṭhalutshedzo na magumo u wanulusa luambo lwa u fhureledza ṭhuṭhuwedzo ya u nanga na u pfuka ṭhalutshedzo ya tshibveledzwa luambo na zwifanyiso zwi sumbedzisa hani tshivhumbeo tsha mikhwa na vhubva <p>Tshibveledzwa tsha litheraḷa sa foḷukuḷoo</p> <ul style="list-style-type: none"> Puloto, pulotoṭhukhu (ṭhano, nyito i bvelelaho, khudano, maṭhakheni, nyito nga murahu ha maṭhakheni, magumo/thasululo, 	<p>U n̄wala tshipitshi tshau</p> <p>Ndivho, tshigwada tsho sedziwaho na tshivhumbeo.</p> <ul style="list-style-type: none"> U n̄ea muhumbulo nga ha ṭhalutshedzo na magumo u shumisa luambo lwa u fhureledza ṭhuṭhuwedzo ya u nanga na u pfuka ṭhalutshedzo ya tshibveledzwa luambo na zwifanyiso zwi sumbedzisa hani tshivhumbeo tsha mikhwa na vhubva nzulele ya phara maṭanganyi a u ṭumanya u shumisa tshaka dzo fhambanaho dza mafhungo, vhulapfu na zwivhumbeo tshitaela tsha fomaḷa <p>U sedzesa kha maitete a u n̄wala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mvetomveto u ita ndovhololo u dzudzanya u vhalulula na u n̄ekedza <p>U n̄wala tshipitshi tshau</p>	<p>Khwaṭhisedzo ya zwivhumbeo zwa luambo na kushumisele zwo itiwaho kha vhege dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Madzinambumbano, maiti dzina, ṭhukhufhadzo, thithilidzo</p> <p>Maiti: a pfukelaho; a sa pfukeli; phiriphosishini, maṭaluli: mbambedzo, suphaethivi</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Ḳifurase ḷa ḷiiti, kuḷoso ya ḷiiti, mafhungo a u tikedza, ḷifurase ḷa dzina, dzina, kuḷoso dza maṭaluli na maḏadzisi, maṭanganyi, luambo lwa nyanyuwo na u fhureledza</p> <p>ṭhalutshedzo dza maipfi:</p> <p>Sinonimi, mafhambanyi, nyambahuvhili</p> <p>Ndongazwiga:</p> <p>Tshigarukela, tshivhudzisi, khoma, tshithoma, pfufhifhadzo, inishializesheni, akhironimi, kilipudi, ṭhirankhesheni, afesisi, photmanthia,</p> <p>ḏivhaipfi kha nyimele</p> <p>Khakhululo ya milayo ya luambo i bvaho kha mishumo yo nwalwaho nga vhangudi</p>

THEMO YA 1				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> u kovhana mihumbulo na tshenzhemo na u sumbedza u pfesesa khontseputhi. <p>Tshipitshi tsho lugiselwaho</p> <ul style="list-style-type: none"> U nanga ṭhoho yo teaho u vhekanya mafhungo nga ṇḍila i tevhekanaho u ḍivha ḍivhaipfi i re yone na zwivhumbeo zwa luambo u lugisela mathomo na magumo a re na mutsindo ṇḍowendḍowe u Ṇekedza 	<p>mbonelaphanḍa na mbonelamurahu)</p> <ul style="list-style-type: none"> khudano vhaanewa/vhabvumbedzwa vhuanei/vhubvumbedzi mushumo wa muanetsheli milaedza na thero siangane, fhethuvhupo na vhushaka kha muanewa na thero ḷimudi, magumo/u shandula lwa muhoyo u siya muyani na u mangadza <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u ṭhaṭhuvha) <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U sikima na u sikena u vhala wo tou fombe u nweledza ndivho na tshigwada tsho livhiwaho u humbulela ṭhalutshedzo na mafhedzele u ḍivha luambo lwa nyanyuwo 		

NYITO DZA U LINGA HA FOMETHIVI (U linga ha u guda ha maitele a u bvela phanḍa)			
U Thetshesela na u amba <ul style="list-style-type: none"> • U vhalela nḥa • U ita nyambedzano kilasini • Tholokanyonḍivho ya u thetshesela • Nyambedzano nga tshigwada • Thoḍisiso • U thetshesela tshipitshi tsho lugiselwaho 	Nyito dza u vhala na u lavhelesa <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u vhala • Nyito dza u vhalela nḥa • Nyito dza tholokanyonḍivho (u vhalela u pfesesa) • Nyito dza litheretsha dzo ḍisendekaho kha tshaka tharu dza litheretsha dzo randelwaho iyo simesiṭa 	Nyito dza u ḥwala na u ḥetshedza <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u ḥwala • Kuḥwalele kwa ndima/pharagirafu • Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala) • Maanea • Maḥwalwa a vhusiki 	Nyito dza milayo na zwivhumbeo zwa luambo <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dzo vanganaho dza milayo na zwivhumbeo zwa luambo
SAMARI YA MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA: TSHIVENḌA LUAMBO LWA HAYANI: THEMO YA 1			
MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 1: ORALA <ul style="list-style-type: none"> • U vhalela nḥa (Maraga dza 20) (Mushumo hoyu u thomiwa kha Themo 1 wa khunyeledzwa kha Themo ya 2 hune wa ḍo tea u rekhodiwa hone.)	MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 2: U ḆWALA <ul style="list-style-type: none"> • Maanea: (Maraga dza 30) Nganetshelo/u vhuisa muhumbulo (Vhukati ha themo)	MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 3 (Maraga dza 60) U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyonḍivho ya u vhala: <ul style="list-style-type: none"> • Zwibveledzwa zwa litheretsha na zwi si zwa litheretsha (20) • Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (10) • Samari/manweledzo (10) • Milayo na zwivhumbeo zwa luambo (20) 	

2023/24 PULANE YA U FUNZA YO DZUDZANULULWAHO YA NWAHA: TSHIVENḌA LUAMBO LWA HAYANI: GIREIDI YA 8 (THEMO YA 2)

THEMO YA 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ḆWALA NA U ḆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
1-2	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshesela na u amba</p> <p>Tholokanyondivho ya u thetshesela u bva kha Nganea</p> <ul style="list-style-type: none"> Maitele a u thetshesela phindulo dza u Ḇwala <p>U thetshesela/ṭalela tshipiḍa tshi bvaho kha nganea</p> <ul style="list-style-type: none"> U funza mbonalo na milayo na kushumisele u nanga tshitaela, ridzhiṣiṭa na ḍivhaiṗfi u shumisa nyimele ya tshibveledzwa (tsumbo: kha ṭhalutshedzo ya fhungo), zwikhadi, (tsumbo: khoma, zwiḍevhe) na ludungela lwa zwithu zwo oliwaho (tsumbo: maipfi o swivhadzwo) u wana ṭhalutshedzo dza maipfi a songo ḍoweleaho u sielisana u shumisa maitele a u kwengweledza 	<p>Tshibveledzwa tsha ḷitheretsha sa nganea</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa sa mubvumbedzwa, nyito, mufhindulano, puloto, khuḍano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) thero na mulaedza <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala tholokanyondivho.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ndivho na tshigwada tsho livhiwaho u Ḇea mihumbulo u Ḇea kuhumbulele kwau phambano vhukati ha mbuno na mahumbulwa u shumusa ṭhalutshedzo thwii. 	<p>Maanea a mbulutshedzo o sendekwaho kha nganea</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshivhumbeo tshi re tshone na mbonalo u dzudzanya magudiswa (mapa wa muhumbulu) mihumbulo mihulwane na i tikedzaho milayo ya kushumisele kwa pharagirafu u bvela phanḍa ha pharagirafu na u vhofhekana maṭanganyi a ṭhumanyo luambo na milayo na kushumisele <p>U sedzesa kha maitele a u Ḇwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mvetomveto u ita ndovhololo u dzudzanya u vhalulula na u Ḇekedza <p>U Ḇwala maanea a mbuletshedzo</p>	<p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Maḍadzisi a fhethu na a thevhekano maṭaluli, mbambedzo, maṅaṅedzi. Madzina vhukuma na madzina zwao, Masala a vhuṅe, a vhusaka, masumbi na maṭanganyi</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Mutevhe wone wa maipfi, mavhudzisi, yufenizimu, zwivhumbeo zwa mafhungo, ḷimudi, ipfi, u tikedza mafhungo, ṭhoho ya fhungo, tshitamennde, makhathi, zwitamennde zwihulwane na zwa u tikedza, mafhungo tswititi na mafhungo mbumbano.</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi:</p> <p>Yo dzumbamaho, i re khagala, nyimele, phani, mabulazwithihi na mafhambanyi.</p> <p>Ndongazwiga na mupeleṭo:</p> <p>Pfufhifhadzo, zwivhudzisi. magarukela, tshithoma, khoma,</p>

THEMO YA 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ḌWALA NA U ḌEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
3-4	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshesela na u amba</p> <p>Mufhindulano wo sendekwaho kha matshilisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • U thetshesela mufhindulano • u ḏwala notsi • luambo na maanḏa • thounu • ḏimudi • marangaphanḏa na mafhedzele • u fhindula mbudziso <p>Mufhindulano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sumbedza mishumo • vhaambi vha a sielisana • u ṭalutshedza kuvhonele kwau na u swika kha thendelano • u shumisa luambo lwo teaho, tshitaela na ridzhisiṭara • u ḏekedza 	<p>Tshibveledzwa tsha ḏithiretsha tsho rikhodiwaho kha thelevishini/radio tsho sendekwaho kha zwa matshilisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa • kushumisele kwa luambo • tshivhumbeo • u edzisela <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḏivhadza tshibveledzwa) • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) <p>Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza ndeme dza tshirendo • tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/imedzhari, raimi, rithyimu, • tshivhumbeo tsha nga nḏa, mitaladzi, maipfi, zwitanza • thaiphogirafi • ṭhalutshedzo yo dzumbamaho • ḏimudi • thero na mulaedza 	<p>U ḏwala mufhindulano wo sendekwaho kha zwa matshilisano</p> <p>Milayo na kushumisele kwa pharagirafu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshivhumbeo • mafhungo a marangaphanḏa • u tevhekanya na u ṭumana • kunangele kwa maipfi na ndongazwiga • milayo na kushumisele kwa luambo <p>U sedzesa kha maitele a u ḏwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u dzudzanya • u vhalulula na u ḏekedza <p>U ḏwala mufhindulano</p>	<p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Maiti mapfukeli</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshifhinga tsha zwino, tshifhinga tsho fhelaho, luambo lwa nyanyuwo na u fhuredzela, tshivhumbeo tsha fhungo, khanedza, mavhudzisi na thekeniki dza u fhindula, tshipitshi tsho livhaho na tshi so ngo livhaho <p>Ṭhalutshedzo ya ipfi:</p> <p>I re khagala na u ṭoḏulusa, sinonimi, mafhambanyi, homofoni, homonimi</p> <p>Ndongazwiga na mupeleṭo: Milayo ya u peleṭa na kushumisele</p>

THEMO YA 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ḼWALA NA U ḼEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
<p>Mushumo wa u linga ha fomala wa 1: Oraḷa –</p> <ul style="list-style-type: none"> U vhalela nthā – Maraga dza 20 <p>(Vhagudisi vha thoma u ita uyu mushumo kha Themo 1 vha u khunyeledza kha Themo 2 hune wa tea u rekhodiwa hone)</p>				
5-6	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>Tholokanyodivho ya u thetshelesa (u shumisa tshibveledzwa tshine tshi si vhe fikishini sa atikili ya gurandḅa)</p> <ul style="list-style-type: none"> U thetshelesa u itela u pfesesa/mafhungo u Ḽwala notsi u fhindula mbudziso <p>Nyambedzano ya tshigwada/phanele</p> <ul style="list-style-type: none"> U ṭalusa zwiṭalusi zwa ndeme zwa atikili magazine vhaambi vha a sielisana u ṭalutshedza kuvhonele kwa muḼwali u shumisa luambo lwo teaho, tshitaela na ridzhisiṭa 	<p>Tshibveledzwa tshi si fikishini sa atikili ya gurandḅa kha tholokanyodivho.</p> <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala u itela u pfesesa</p> <ul style="list-style-type: none"> Ndivho na tshigwada tsho livhiwaho u ita khumbulelo u Ḽea muhumbulo wau u fhambanyisa mbuno na mihumbulo ṭhalutshedzo yo shumiswaho thwii u nweledza. <p>Ngano</p> <p>Puloto, pulotoṭhukhu (ṭhano, nyito i bvelelaho, khuḍano, maṭhakheni, nyito nga murahu ha maṭhakheni,</p>	<p>U Ḽwala tsedzuluso yo sendekwaho kha atikili ya gurandḅa</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa phara na kushumisele tshitaile ridzhisiṭa vhathetshelesi thounu u sa bva kha ṭhoho <p>U sedzesa kha maitele a u Ḽwala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mvetomveto u ita ndovhololo u dzudzanya u vhalulula na u Ḽekedza <p>U Ḽwala tsedzuluso</p>	<p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Thangi na mitshila, maḍadzisi a fhethu na a thevhekano.</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Tshivhumbeo tsha fhungo, tshaka dza mafhungo, makhathi, zwitatemende, yufemizimu, mirero, ku vheekanyeke kwone kwa ipfi, ḷimudi, ipfi.</p> <p>ṭhalutshedzo dza maipfi:</p> <p>Sinonimi, mafhambanyi, homonimi, mapharonimi,</p> <p>Ndongazwiga na mupeleṭo:</p> <p>Akhuronimi, aburivesheni/ṭhukhufhadzo, tshivhudzisi, tshigagarukela, tshithoma, khoma.</p>

THEMO YA 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U N'WALA NA U N'EKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		magumo/thasululo, mbonelaphanda na mbonelamurahu). <ul style="list-style-type: none"> • Khudano • Vhaanewa/vhabvumbedzwa • vhuanei/vhubvumbedzi • mushumo wa muanetsheli • milaedza na thero • siangane, fhethuvhupo na vhushaka kha muanewa na thero • limudi, magumo/u shandula lwa muhoyo • u siya muyani na u mangadza 		
MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 4 - U N'WALA <ul style="list-style-type: none"> • Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala) (Maraga dza 10) (vhukati ha themo) 				
7-8	Zwitirathedzhi zwa u amba na u thetshelesa U ita nyambedzano (mudededzi vha ranga phanda): U thetshelesa/u sedza khungedzelo na nyambedzano) <ul style="list-style-type: none"> • Thounu • u tevhokana • luambo lwa u nyanyula na u fhuredzela • saizi ya fonto • luambo lwa muvhili • Mulayo wa Nyito Lutamo Dzangalelo Kunga (NLDK) Tholokanyondivho ya u thetshelesa:	U vhala/u talela u itela u pfesesa (tshibveledzwa tsha u tou vhona/tshibveledzwa tsha malithimidia sa khungedzelo/phositora) <ul style="list-style-type: none"> • U vhala wo tou fombe • u humbulela (vhabvumbedzwa, fhethuvhupo, tshifhinga, mulaedza) • u humbulela phindulo ya maipfi a songo dowealeho nga u shumisa zwiikili zwa u thoma zwa ipfi • luambo lwa nyanyuwo • u shumisa zwi vhonehalo u khwaḥisedza mulaedza 	Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani: Khungedzelo/phositora <ul style="list-style-type: none"> • Fomethe/mbekanyo i re yone • ndivho • mbonalo dza tshibveledzwa • kushumisele kwa luambo • ridzhisiḥa • u shumisa zwi vhonehalo/muvhala U sedzesa kha maitele a u n'wala <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u khakhulula • u vhalulula na u nekeda 	Khwaḥisedzo ya zwivhumbeo zwa luambo na milayo zwa kushumisele zwo itiwaho kha vhege dzo fhiraho U shuma na/nga maipfi: Maḥaluli na maḥadzisi, maidioma, u shumisa luambo lwa u buletshedza, u shumisa luambo lwa u fhureledza/u luvhelela/u kunga. U shuma na/nga mafhungo: <ul style="list-style-type: none"> • Tshivhumbeo tsha fhungo, madzina, maḥaluli, masala, maimeli, makhathi a sa konḍi Ndongazwiga <ul style="list-style-type: none"> • Mupeleḥo na milayo ya kupeleḥe • pfufhifhadzo

THEMO YA 2				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> Muṇekedzo wa orala kha khungedzelo. u rekhoda mihumbulo mihulwane na i tikedzaho nga u Ṇwala notsi u kovhelana mihumbulo na tshenzhemo nga u sumbedza u pfesesa khontsephuthi u ḍivha ṇḍila dza u kwengweledza/u fhuredzela u fhindula mbudziso 	<ul style="list-style-type: none"> U shumisa ndongazwiga na fonto <p>Maitela a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> U rangela u vhala u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) <p>Zwiṭirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> U sikima u sikena u vhala wo tou fombe u vhona nga iṭo ḷa muhumbulo u humbulela phindulo na magumo 	<p>U dizaina na u sika khungedzelo/phosiṭara</p>	<p>ḍivhaipfi kha nyimele</p> <p>U khakhulula milayo ya luambo i re kha mishumo ye vhagudi vha Ṇwala</p>
9-10	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 5 - THESITE NDANGWA YA VHUKATI (FULWI)</p> <p>U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: Tholokanyonḍivho ya u vhala (Maraga dza 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa ḷitheretsha na zwi si zwa ḷitheretsha (Maraga dza 20) Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (Maraga dza 10) Mbudziso 3: Samari (manweledzo) (Maraga dza 10) Mbudziso 4: Milayo na zwivhumbeo zwa luambo (Maraga dza 20) 			

<p style="text-align: center;">NYITO DZA U LINGA HA FOMETHIVI U linga ha maitele a ngudo i bvelaho phanda</p>			
<p>U thetshelesa munetshedzo/mukumedzo wa orala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tholokanyondivho ya u thetshelesa • Nyambedzano nga tshigwada/phanele • Mufhindulano • U vhalela ntha • U thetshelesa nganea 	<p>Nyito dza u vhala na u lavhelesa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u vhala • Nyito dza u vhalela ntha • Nyito dza tholokanyondivho (u vhalela u pfesesa) • Nyito dza litheretsha dzo disendekaho kha tshaka tharu dza litheretsha dzo randelwaho iyo simesita 	<p>Nyito dza u nwala na u netshedza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u nwala • Kunwalele kwa ndima/pharagirafu • Zwibveledzwa zwa vhudadzani (thiratsekishinala) • Maanea • Manwalwa a vhusiki 	<p>Nyito dza milayo na zwivhumbeo zwa luambo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dzo fhambananaho dza milayo na zwivhumbeo zwa luambo
<p>GIREIDI YA 8 TSHIVENDA HL SAMARI YA MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA</p>			
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA MUSHUMO 1: ORALA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vhalela ntha (Maraga dza 20) <p>Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu wa orala kha Themo 1 u itela u vhona uri vhagudi vhothe vha lingiwe musi Themo 2 i tshi fhela</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 4 - U NWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • U nwala vhudavhidzani (thiratsekishinala) (zwivhi zwi pfufhi kana tshithihi tshihulwane: Maraga dza 10) <p>(Vhukati ha themo murahu ha musi hu tshi nwalwa thesite ndangwa).</p>	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 5 - THESITE NDANGWA YA VHUKATI HA NWAHA U fhindula zwi tshi bva kha zwibveledzwa: (Maraga dza 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa litheretsha na zwi si zwa litheretsha (Maraga dza 20) • Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (Maraga dza 20) • Mbudziso 3: Samari/manweledzo (Maraga dza 10) • Mbudziso 4: Milayo na zwivhumbeo zwa luambo (Maraga dza 20) 	

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA UḌALELA	U ḌWALA NA U ḌEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
1-2	<p>Maitele a u thetshelesa na u amba. U thetshelesa na u amba u itela u wana mafhungo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U thetshelesa tshibveledzwa tsha mafhungo • u thetshelesa mukumedzo, kushumisele kwa luambo, thempho na u takutshela nḑha ha ipfi • u thetshelesa mudzedze wa tshiḑori • u ita nyambedzano na mushumisani • u anetshela tshiḑori • u nanga tshiḑori • u pulana na u ḑodisisa • u nanga tshitaela, ridzhisiḑa na ḑivhaipfi • u ḑekedza tshiḑori <p>Khethekanyo dza ndugiselo ya u vhalela nḑha kha tshitori tshipfufhi (nganeapfufhi).</p> <ul style="list-style-type: none"> • U vhala nga u elela zwi na ndivho • mubulo wa ipfi, mubulo u pfallaho, vhuḑamani/u lavhesana, khalo, luvhilo na kuimele 	<p>Tshibveledzwa tsha tshiḑori sa nganeapfufhi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha ḑitheretsha: sa mubvumbedzwa, nyito, mufhindulano, puloto, khuḑano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero <p>Maitele a u vhala:</p> <p>U rangela u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • u vhala (mbonalo dza u vhala) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ḑhaḑhuvha) <p>Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza ndeme dza tshirendo • tshivhumbeo tsha nga ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/imedzhari, raimi, rithyimu, • tshivhumbeo tsha nga nḑa tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwitanza • thaiphogirafi • figara dza muambo • ḑimudi • themo na mulaedza 	<p>U ḑwala tshibveledzwa tsha ḑitheretsha: Nganeapfufhi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomethe i re yone • ndivho • mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • mutevhe wo lungekanaho wa mafhungo • u shumisa maḑanganyi u itela u ḑumanya • u shumisa tshaka dzo fhambanaho dza mafhungo, vhlulapfu na zwivhumbeo <p>U sedzesa kha maitele a u ḑwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u dzudzanya • u vhalulula na u ḑekedza <p>U ḑwala tshiḑori hu tshi tevhelwa maitele a u ḑwala</p>	<p>Khwaḑhisedzo ya zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha vhege dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Madzina zwao na madzina vhukuma. Phiriphozishini dzo shumiswa na mafurase a maiti o fhambanaho</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Makhathi, mafhungo, mirero na maidioma, matavhi a maḑaluli na a maḑadzisi</p> <p>ḑhalutshedzo dza maipfi:</p> <p>Sinonimi, mafhambanyi, homonimi</p> <p>Ndongazwiga na mupeleḑo:</p> <p>Milayo ya kupeleḑe, eḑipisisi, ndongazwiga dza pfufhifhadzo na kuvhumbele</p> <p>ḑivhaipfi kha nyimele</p> <p>Khakhululo ya milayo ya luambo na kushumisele kha mishumo ye vhagudi vha ḑwala</p>

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA UTALELA	U N'WALA NA U NEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<p>Tholokanyondivho ya u vhala: (tshibveledzwa tshi bvaho kha bugu ya litheretsha yo randelwaho</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima, u sikena, u sedza nga ito la muhumbulo • u vhala wo tou fombe • u humbulela • thalutshedzo dza maipfi • kuvhonele kwa muñwali • mbuno na muhumbulo wau • thalutshedzo yo dzumbamaho 		
3-4	<p>Zwitirathedzhi zwa u thetshesela na u amba.</p> <p>U thetshesela na u dzhenelela kha nyambedzano ya phurodzhekithi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thoho dzi haseledzwaho na u thalutshedzwa kilasini • kha hu thetsheswe mudededzi nga ha maitele kwao a u ita tsedzuluso dzo disendekaho kha mañwalwa na thoho dzo newaho • u thetshesela na u ita notsi kha mafhungo nga ha phurodzhekithi. <p>a. U ñea thalutshedzo ya tsedzuluso. b. Kha hu sikwe mbudziso dza 8-10 u itela u thusa kha tsedzuluso.</p> <p>Maitele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ndaela • maga o fhambananaho a phurodzhekithi 	<p>Tshibveledzwa tsha litheretsha sa dirama/litambwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha litheretsha sa mubvumbedzwa, nyito, mufhindulano, puloto, khuḍano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero <p>Maitele a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u divhadza tshibveledzwa) • vhukati ha u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u thathuvha) • thero na mulaedza <p>U vhala hu u toḍou wana mafhungo o disendekaho kha thoho na mañwalwa o nangwaho.</p>	<p>U shumisa kuvheekanyele kwa girafu kwo fhambanaho u itela u vhekanya zwipiḍa zwa thodisiso ya phurodzhekithi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thoho dzo fhambanaho dzi toḍa lushaka lwa zwishumisa zwo fhambanaho • u thusedza kha u nanga na u sika fureme yone ya tshibveledzwa tshi teaho u bveledzwa • u shumisa mbonalo ya luambo na milayo yo teaho • tshibveledzwa tshiñwe na tshiñwe tshi tea u wanulusa luambo lwo teaho lune lwa ḍo shumiswa kha phurodzhekithi <p>Kha hu sikwe fureme ine ya ḍo shumiswa kha thasiki ya u ñwala phurodzhekithi.</p>	<p>Khwaḥisedzo ya tshivhumbeo tsha luambo na milayo yo itwaho kha vhege dzo fhiraho.</p> <p>U shuma na/ nga maipfi: Maipfi maswa na mafurase sa thodea dza thoho dzo fhambanaho</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Tshipitshi, zwifhinga, tshakha dza zwifhinga, tshakha dza pharagirafu, ipfi, tshakha dza tshipitshi.</p> <p>Thalutshedzo dza maipfi: Thalutshedzo i re khagala nayo dzumbamaho, figura dza muambo, kushumisele kwa luambo nga ndila ya vhudzivha, luambo lwa tshitaratani na dzhagoni</p> <p>Ndongazwiga na mupeleto: Phetheni ya mupeleto</p>

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA UḌALELA	U ḌWALA NA U ḌEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> • u vhudzisa na u fhindila mbudziso • u kovhana mihumbulo na kuhumbulele kwau na u nanguludza 	<p>Kha hu nangwe mafhungo a tsedzuluso ane a ḑo iswa tshikoloni</p> <p>Zwiḑirathedzhi zwa u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima • u sikena • u vhala wo tou fombe u itela u kona pfesesa • ḑhalutshedzo ya maipfi/mafhungo maswa <ul style="list-style-type: none"> • kuvhonele kwa muḑwali • mbuno na mihumbulo wau • ḑhalutshedzo yo dzumbamaho <p>U vhalela u ḑivha na zwiḑirathedzhi zwa u vhala: Zwibveledzwa zwa u tou vhonele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima u itela mihumbulo mihulwane • u sikena u itela mihumbulo ya u tikedza • u ita khumbulelwa • u ḑea mihumbulo ya maipfi maswa na zwifanyiso • u sedzulusa hu u engedza u pfesesa • ndeme ya u nanga na u pfuka ḑhalutshedzo • ndeme ya u ḑoḑulusa zwo dzumbamaho na zwishumiswa zwo shumiswaho kha maḑwalwa a lushaka lwonolwo 		<p>Ḍivhaipfi kha nyimele zwi tshi ya nga ḑhōḑea ya lushaka lwa tshibveledzwa tshi no ḑo bveledzwa</p>

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA UṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<ul style="list-style-type: none"> • ndeme ya thekiniki dza u vhonwa. • u bveledzwa ha mafhungo o nangwaho a tshi ya kha girafu yo dzudzanywaho, mapa wa muhumbulo kana girafu ya mafhungo <p>U dzula kha ṭhoho yo nangwaho U dzudzanya mafhungo ane a ḑo shumiswa kha tshiteṅwa tsho ṅwalwaho</p>		
Mushumo wa u linga wa fomala wa 6 – Maṅwalwa a vhusiki: Phorodzhekiti – Liga la 1: Ṭhoḑisiso (Vhagudi vha ita ṭhoḑisiso dza phurodzhekiti dzavho) – Maraga dza 20				
5-6	<p>U ṅwala Phurodzhekiti ya ḷitheretsha Nyambedzano nga zwigwada (mudededzi u ranga phanda) – Ṭhoḑisiso yo sendekwaho kha phurodzhekiti ya ḷitheretsha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ngona/maitele • ndivho • mathomele • ndaela na ndavhelelo 	<p>U vhalala u ḑivha mafhungo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U dovhola madzulele a ṭhoho dzo fhambanaho dza phurodzhekiti/zwiṅwa, tsumbo, u ṅekedza ha phawaphointhi, u sedzulusa, u repa luimbo, phosiṭara, na zwiṅwevho • mbonalo dza ndeme sa mubvumbedzwa, nyito, mufhindulano, puloto, khuḑano, siangane, fhethuvhupo, muanetsiteli, thero • ndovhololo/u nweledza tshaka dzo fhambanaho dza zwibveledzwa (ḷitheretsha/zwi si ḷitheretsha) zwe vhagudi vha ita kha simesiṭa ya u thoma (Themo 1 na 2) 	<p>U ṅwala ho sendekwaho kha maṅwalwa/ṭhoho ya phurodzhekiti yo nangwaho</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ṅwala phurodzhekiti ya vhukuma • tshivhumbeo tshone na mbonalo • u dzudzanya magudiswa (mapa wa muhumbulo) kuvhekanyeke kwa zwifanyiso (girafiki) • mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • kushumisele kwa pharagirafu • u tevhekana ha pharagirafu u itela u ṭumana • maṭanganyi a u ṭumanya • kushumisele kwa luambo 	<p>U khwaṭhisedza zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo zwo itwaho kha vhege dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/nga maipfi: Madzina zwao na madzina vhukuma. Phiriphodzishini/thangeladzina na mafurase o fhambanaho a maiti</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Makhathi, mafhungo, mirero na maidioma, matavhi a maṭaluli na a maḑadzisi</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi: sinonimi; mafhambanyi, homonimi</p>

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA UḐALELA	U ḐWALA NA U ḐEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<p>Maitete a u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u Ḑivhadza tshibveledzwa) • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanya, u ḐaḐhuvha) • thero na mulaedza <p>ZwiḐirathedzhi zwa u vhala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima, u sikena, u sedza nga iḐo Ḑa muhumbulo • u vhala wo tou fombe • u humbulela • Ḑhalutshedzo dza maipfi • kuvhonele kwa muḐwali • mbuno na muhumbulo wau • Ḑhalutshedzo yo dzumbamaho 	<p>U sedzesa kha maitete a u Ḑwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u dzudzanya • u vhalulula na u Ḑekedza 	<p>Ndongazwiga na mupeleḐo: Milayo ya kupeleḐe, eḐipisisi, ndongazwiga dza pfufhifhadzo na kuvhumbele</p> <p>Ḑivhaipfi kha nyimele</p> <p>Khakhululo ya milayo ya luambo zwi bvaho kha mishumo ye vhagudi vha Ḑwala</p>
<p>Mushumo wa u linga wa FomaḐa wa 6: Phurodzhekiti ya maḐwalwa a vhusiki – Liga Ḑa 2: U Ḑwala (vhagudi vha thoma u Ḑwala phurodzhekiti dzavho) – Maraga dza 30</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana/u rangela u Ḑwala u Ḑwala phurodzhekiti ya Vhusiki • Mvetomveto • U ita ndovhololo • U dzudzanya • U vhalulula u tshi itela u khakhulula • U Ḑekedza 				

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA UṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
7-8	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thelesa na u amba</p> <p>Muṅekedzo wa oraḷa wa ṭhoho yo nangwaho kha phurodzhekithi:</p> <p>Kuitele kwa oraḷa ku ḍo bva kha nyimele ya tshikolo</p> <p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>U thetshelesa na u ita nyambedzano nga ha mafhungo o no khou bvelela tshifhinga tshenetsho zwo sendekwa kha atikiḷi dza gurannḍa na magazini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa thounu, pheisi, na inthonesheni • u shumisa luambo lwa u kwengweledza/u fhureledza/nyanyuwo • u shumisa ludungela lwa mafhungo • u tevhedza kushumisele • luambo lwa muvhili lwo teaho • mathomo na mafhedzele a fashaho muhumbulo • ndivho, tshigwada tsho livhiwaho na nyimele 	<p>Kha hu gudwe ruburiki dza phurodzhekithi na u pfesesa ṭhoḍea dza u linga.</p> <p>U vhala/u ṭalela u itela nḍivho (Zwibveledzwa zwa u vhona na u Ṇwala)</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima u itela mihumbulo mihulwane • u sikena u itela mihumbulo ya u tikedza • u vhala wo tou fombe • u ita khumbulelwa • u ṅea mihumbulo ya maipfi maswa na zwifanyiso • u sedzulusa hu u engedza u pfesesa • ṭhuṭhuwedzo ya u nanga na u pfuka ṭhalutshedzo ya tshibveledzwa. • ndeme ya u ṭodulusa zwo dzumbamaho na zwishumiswa zwo shumiswaho kha maṅalwa a lushaka lwonolwo. • magumo na u ṅekedzwa ha mihumbulo nga muṅwali. <p>U ita samari/manweledzo a tshibveledzwa</p> <p>Kha hu itwe notsi nga u engedza (kha lurumbu) u itela u thusa kha muṅekedzo wa phurodzhekithi kha kiḷasi na mudededzi.</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani: Muṅekedzo wa samari/notsi kha tshitenwa tsha oraḷa ya phurodzhekithi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ṭhoḍea dza fomethe, tshitaila • ndivho na nyimele ya vhathetshelesi vho livhiwaho • u nangwa ha ipfi, ṭhalutshedzo dzo khwaṭhaho dza zwipfi zwa muhumbulo • tshivhumbeo, vhuphara na tshakha dza fhungo • kha hu shumiswe maṅanganyi u khwaṭhisedza vhuṭumanyi <p>U tou fombe kha u bveledza muṅekedzo wo ṭumanywaho kha maṅalwa na ṭhoho zwo nangwaho.</p> <p>U ita notsi dza nyengedzedzo (kha lurumbu) hu u itela u thusedza u ṅekedza phurodzhekithi (kha kiḷasi na kha mudededzi).</p>	<p>Khwaṭhisedzo ya zwivhumbeo na milayo zwa kushumisele kwa luambo zwo itwaho vhege dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Sa zwi ṭoḍeaho kha ṭhoho yo nangwaho kha phurodzhekithi.</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Sa zwi ṭoḍeaho nga lushaka lwa ṭhoho yo nangwaho kha phurodzhekithi.</p> <p>ṭhalutshedzo dza maipfi:</p> <p>Sa zwi ṭoḍeaho nga lushaka lwa ṭhoho yo nangwaho kha phurodzhekithi.</p> <p>Ndongazwiga na mupeleṭo:</p> <p>Milayo ya kupeleṭele.</p> <p>ḍivhaipfi kha nyimele</p> <p>U khakhulula milayo ya luambo kha zwe vhagudi vha Ṇwala.</p>

THEMO YA 3				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA UṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
9-10	<p>U thetshelesa/ṭalela na u ita nyambedzano ya zwibveledzwa zwa u tou vhona, u pfa na u vhona/na zwa tshaka dzo fhambanaho (maḷithimidia).</p> <ul style="list-style-type: none"> • U ḍivha mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • u Ṇwala notsi • u kovhekana mihumbulo na tshenzhemo u sumbedza u pfesesa khontsephuthi • u ḍivha Ṇḍila dza u fhuredzela/u kwengwedza hune zwa tea • u fhindula mbudziso <p>MuṆekedzo wa oraḷa nga ha ṭhoho yo nangwaho kha phurodzhekithi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mathomele/marangaphanda a ṭhoho na ṭhodiṣiso • mubulo na nyelelo (u elela) • luambo lwa muvhili • u shumisa zwishumiswa, ludungela lwa zwa u tou vhonwa na u Ṇekedza ha vhuḍi 	<p>U vhala zwo Ṇwalwaho ngomu ha dayari.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshivhumbeo tshone • ndivho • mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • mutevhe wone wa mafhungo • u shumisa maṭanganyi u itela u ṭumanya • u shumisa mafhungo o fhambanaho, vhulapfu na zwivhumbeo <p>U vhala zwo Ṇwalwaho ngomu ha dayari.</p> <p>Maitele a u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima na u sikena • u vhona nga iṭo ḷa muhumbulo • mbuno na kuvhonele • u ita khumbulelwa • u Ṇea mihumbulo ya maipfi maswa na zwifanyiso 	<p>U Ṇwala ngomu ha dayari nga zwine wa vhona, u vhona, u pfa/tshibveledzwa tsha maḷithimedia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomethe i re yone • ndivho • mihumbulo mihulwane na i tikedzaho • mutevhe wone wa mafhungo • u shumisa maṭanganyi u itela u ṭumanya • u shumisa mafhungo o fhambanaho, vhulapfu na zwivhumbeo <p>U sedzesa kha maitele a u Ṇwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u dzudzanya • u vhalulula na u Ṇekedza <p>U Ṇwala ngomu ha dayari</p>	<p>Khwaṭhisedzo ya zwivhumbeo zwa luambo na milayo na kushumisele kwa luambo zwe zwa itwa kha vhege dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/nga maipfi: Vhuthihi na vhunzhi, mbeu, ṭhukhufhadzo.</p> <p>U shuma na/nga mafhungo: Maambaita na maambelwa, mavhudzisi, mbuno na muhumbulo wau, tshivhumbeo tsha fhungo, mafhungo, ambigwithi, ipfi, dzherandi.</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi: Sinonimi, mafhambanyi, yufemisimu, homonimi, i re khagala na yo dzumbamaho.</p> <p>Ndongazwiga na mupeleṭo: zwiga zwa kothesheni, milayo ya kupeleṭele</p> <p>Ndongazwiga kha nyimele Khakhululo ya milayo ya luambo i re kha mishumo ye vhangudi vha Ṇwala</p>
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMAḷA WA 8 U FHINDULA MAṆWALWA A ḷITHERETSHA (MARAGA DZA 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshirendo (khombekhombe) (Maraga dza 10) • Ḍirama/Nganea (Maraga dza 10) • Nganeapfufhi/Foḷukulo (Maraga dza 10) 				

NYITO DZA U LINGA DZA FOMETHIVI (U linga ha u guda hu bvelaho phanda)			
Nyito dza u thetshesela na u amba	Nyito dza u vhala na u lavhelesa <ul style="list-style-type: none"> • U dzhenisa phurodzhekithi ya u n̄wala kha Themo 3 • Nyito dza u litheretsha dzo d̄isendekaho kha mañwalwa mararu o randelwaho simesiṭa 	Nyito dza u n̄wala na u n̄kedza <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u n̄wala • Phurodzhekithi ya mañwalwa a vhusiki. • Thesite ya litheretsha ya themo. 	Nyito dza milayo na zwivhumbeo zwa luambo <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dzo vanganaho dza milayo na zwivhumbeo zwa luambo
SAMARI/MANWELEDZO A MISHUMO YA U LINGA YA FOMALA: GIREIDI YA 8 TSHIVENDA HL: THEMO YA 3			
MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 6 – PHORODZHEKITHI YA MAÑWALWA A VHUSIKI <ul style="list-style-type: none"> • U ṭodisisa na u n̄wala phurodzhekithi (20 + 30 = Maraga dza 50) 	MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 7 – PHURODZHEKITHI YA MAÑWALWA A VHUSIKI: <ul style="list-style-type: none"> • Muñekedzo wa orala ya phurodzhekithi– (Maraga dza 20) Mushumo wa u linga ha fomala wa orala u tea u thoma kha Themo ya 3 wa khunyeledzwa kha Themo ya 4 hune wa ḑo rekhodiwa hone.	MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 8 U FHINDULA MAÑWALWA A LITHERETSHA (MARAGA DZA 30) <ul style="list-style-type: none"> • Tshirendo (khombekhombe) (Maraga dza 10) • Ḑirama/Nganea (Maraga dza 10) • Nganeapfufhi/Folukulo (Maraga dza 10) 	

THEMO YA 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
1-2	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>Tholokanyonḑivho ya u thetshelesa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U thetshelesa ndaela /masia • u Ṇwala notsi • u fhindula mbudziso • u davhidzana ho fhambanaho ha oraḷa, tsumbo, u Ṇekedza mafhungo a songo lugiselwaho/shipitshi <p>U Ṇea ndaela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa masia • u shumisa zwiga zwa ndeme • u shumisa muthu wa vhuvhili kha nyambedzano • mbonalo dza tshibveledzwa • u sumbedza masia • u sumbedza mafhungo nga ha tshiga tsha tsumbedzi 	<p>U vhala tshibveledzwa tshi re na zwa u tou vhona, tsumbo, mimapa, zwikalo, girafu ya mafhungo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomethe/tshivhumbeo • kushumisele kwa luambo • mbonalo • u ita mafhungo a pfalaho • u bveledza <p>Maitele a u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḑivhadza tshibveledzwa) • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) <p>U vhala/U ṭalela tsumbo: Mimapa, zwiga zwa shango, girafu na girafu dza mafhungo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U topola na u ita nyambedzano nga ha ndivho na mulaedza u bva kha mafhungo a zwibveledzwa zwa u tou vhone • u sikena • u vhala wo tou fombe • u humbulela. <p>U vhala nganeapfufhi.</p>	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani, tsumbo, masia/ndaela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomethe i re yone • • u dzudzanya magudiswa (mapa wa muhumbulo) • maga o tevhekanaho a mvelaphanḑa. • u khwaṭhisedza u sa shanduka. • maṭanganyi a u ṭumanya • kushumisele kwa luambo <p>U sedzesa kha maitele a u Ṇwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u dzudzanya • u vhalulula na u Ṇekedza <p>U Ṇwala tshibveledzwa tsha vhudavhidzani</p>	<p>U shuma na/nga maipfi</p> <p>Maṭaluli, mbambezo, suphalethivi, madzina zwao na madzina vhukuma, maṭanganyi</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Mafhungo a ṭhoho, zwiṭatamennde zwihulwane na zwi tikedzaho, mafhungo tswititi na mafhungo mbumbano</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi:</p> <p>Sinonimi, mafhambanyi, nyimele, luambo lwo livhaho thero yeneyo.</p> <p>Mupeleto na ndongazwiga:</p> <p>Milayo ya kupeleṭele, tshithoma, khoma</p>

THEMO YA 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
		<p>Mbonalo dza ndeme dza tshibveledzwa tsha lithiretsha: sa muanewa, vhubvumbedzi, puloto, khuḍano, siangane, fhethuvhupo, muanetsheli, thero</p> <p>Maitele a u vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhala (u ḍivhadza tshibveledzwa) • u vhala (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhala (u fhindula mbudziso, u vhambedza, u fhambanyisa, u ṭhaṭhuvha) <p>Kha vha lugisele vhagudi u nweledza tshiṭori/khethekanyo/ndima.</p>		
3-4	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshesela na u amba</p> <p>U thetshesela tshigwada kha nyambedzano ya mafhungo a no khou bvelela kha tshifhinga tshenetsho o ḍisendeka kha gurannḍa na atikili ya magazini.</p> <ul style="list-style-type: none"> • U shumisa thounu, u tevhekana na ithonesheni • u shumisa luambo lwa u kwengweledza/nyanyuwo u fhuredzela • u shumisa ludungela lwa mafhungo • u tevhedzela kushumisele 	<p>U vhala/u ṭalela u itela mafhungo (u shumisa tshibveledzwa sa atikili ya gurannḍa/magazini/tshipitshi tsho tou Ṇwalwaho</p> <ul style="list-style-type: none"> • U sikima hu tshi itelwa mihumbulo mihulwane • u sikena u itela u wana zwidodombedzwa zwa u tikedza u humbulela • mbuno na mihumbulo yau • kuvhonele kwa muṆwali • u humbulela ṭhalutshedzo dza maipfi maswa na zwifanyiso • luambo lwa fomaḷa/lu si fomaḷla 	<p>Zwibveledzwa zwilapfu/zwipfufhi: Atikili ya gurannḍa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ṭhoḍea dza tshivhumbeo, tshitaela • thagethe, vthathetshelesi, ndivho na nyimele • • kunangele kwa maipfi na zwivhumbeo zwa luambo <p>u shumisa luambo lwa u fhureledza/nyanyula/u luvhelela u shumisa khoma na fonto i vhonele kha garaṭa dza mafhungo</p>	<p>Khwaṭhisedzo ya zwivhumbeo na milayo na kushumisele zwo itwaho kha vhege dzo fhiraho</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Madzina a zwi sa farei, madzina a zwi fareaho, phiriphosishini</p> <p>Maṭaluli: a mbambedzo, suphalethivi</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>U tevhekana, vhuimo ha ndeme, pharagirafu ya mbuletshedzo, luambo lwa u kwengweledza na nyanyuwo, u dzhia sia na u</p>

THEMO YA 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U N̄WALA NA U N̄EKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
	<ul style="list-style-type: none"> luambo lwa muvhili lwo teaho mathomele na mafhedzele a kungaho ndivho, tshigwada tsho livhiwaho, nyimele <p>U vhala ho lugiselwaho/hu songo lugiselwaho ha atikili ya gurannya</p> <ul style="list-style-type: none"> U shumisa thounu, u tevhokana na ithonesheni u londa zwiḡa zwa u vhala u kona u ḡisa tshanduko luambo lwa muvhili lwo teaho 	<ul style="list-style-type: none"> ḡhalutshedzo i re khagala/yo dzumbamaho figara dza muambo <p>U vhala ḡirama</p> <p>Zwiteḡwa zwi tevhelaho zwi alusa kupfeselele kwa tshibveledzwa nga vhagudi:</p> <p>Puloto, pulotoḡhukhu (ḡhano, nyito i bvelelaho, khudano, maḡhakheni, nyito nga murahu ha maḡhakheni, magumo/thasululo, mbonelaphanda na mbonelamurahu).</p> <ul style="list-style-type: none"> Vhaanewa/vhabvumbedzwa vhuaneni/vhubvumbedzi. mushumo wa muanetsheli siangane, fhethuvhupo na vhushaka kha muanewa na thero magumo/u shandula lwa muhoyo masia a luḡa vhuḡumani vhukati ha mufhindulano/muthu e eḡhe o no amba tshipitshi tshilapfu/muambaeḡhe na nyito nyito yo dzumbamelaho mutambi tshifhinga tsho kalwaho 	<p>U sedzesa kha maitele a u n̄wala</p> <ul style="list-style-type: none"> U pulana u ita mvetomveto u ita ndovhololo u dzudzanya u vhalulula na u n̄ekedza <p>U n̄wala atikili ya gurannya</p>	<p>khethulula; luvhengelambiluni, maitele a u hoyo</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Sinonimi, mafhambanyi, zwi re khagala, zwo dzumbamaho</p> <p>Ndongazwiḡa na mupeleḡo:</p> <p>Zwiḡevhe, tshigagarukela, khoma, tshithoma, zwivhudzisi, eḡipisisi</p> <p>ḡivhaipfi kha nyimele</p> <p>Khakhululo ya milayo ya luambo i bvaho kha mushumo we vhagudi vha n̄wala</p>
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 7: Bammbiri la 3</p> <p>ORALA – (Maraga dza 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mushumo wa u tou amba nga ha phurodzhekiti <p>(Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu kha Themo 3 u itela uri Themo 4 i tshi fhela vha vhe vho linga vhagudi vhoḡhe. Maraga dzi rekhodiwa kha Themo 4).</p>				

THEMO YA 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U TALELA	U N̄WALA NA U N̄EKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
5-6	<p>Zwiṭirathedzhi zwa u thetshelesa na u amba</p> <p>Oraḷa: U ḡadza mbudziṣwa/fomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ṭhoho ya ṭhoḡisiṣo • u dzudzanya zwithu nga u tevhekana hu tshi n̄ewa na tsumbo • u ḡivha na u nanga ḡivhaipfi i re yone • u lugisa mathomo na mafhedzele a kungaho <p>Tholokanyonḡivho ya u thetshelesa</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rikhoda mihumbulo mihulwane na i tikedzaho nga u n̄wala notsi • u kovhekana mihumbulo na tshenzhemo na u sumbedza u pfesesa khontsephuthi • u ḡivha n̄ḡila dza u kwengweledza/u fhureledza • u fhindula mbudziṣo 	<p>U vhalambudziṣwa/fomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza ripoto • fomethe • kushumisele kwa luambo <p>Maitele a u vhalambudziṣwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U rangela u vhalambudziṣwa (u ḡivhadza tshibveledzwa) • u vhalambudziṣwa (mbonalo dza tshibveledzwa) • nga murahu ha u vhalambudziṣwa (u fhindula mbudziṣo, u vhambedza, u fhambanya, u ṭhaṭhuvha) <p>Vhurendi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbonalo dza ndeme dza tshirendo • tshivhumbeo tsha ngomu tsha tshirendo, figara dza muambo/imedzhari, raimi, rithyimu • tshivhumbeo tsha n̄ḡa tsha tshirendo, mitaladzi, maipfi, zwitanza • thaiphogirafi • ṭhalutshedzo dzo dzumbamaho • ḡimudi • thero na mulaedza 	<p>Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani sa, mbudziṣwa/fomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ndivho, tshigwada tsho livhiwaho na tshivhumbeo • kushumisele kwa pharagirafu • maṭanganyi a u ṭumanya • u shumisa tshaka dzo fhambanaho dza mafhungo, vhulapfu na zwivhumbeo • tshitaela tsha fomaḷa <p>U sedzesa kha maitele a u n̄wala</p> <ul style="list-style-type: none"> • U pulana • u ita mvetomveto • u ita ndovhololo • u ita mvetomveto • u vhalulula na u n̄ekedza <p>U ḡadza mbudziṣwa / fomo</p>	<p>Khwaṭhisedzo ya zwivhumbeo na milayo na kushumisele kwa luambo zwo itiwaho kha vhege dzo fhelaho</p> <p>U shuma na/nga maipfi:</p> <p>Maiti a regula na a si regula; maiti vhukuma; maitimatikedzi</p> <p>U shuma na/nga mafhungo:</p> <p>Tshitamennde, tshivhumbeo tsha fhungo, tshifhinga tsha zwino na tsho fhelaho, u dzhia sia, lunyadzo na luvhengela mbiluni</p> <p>Ṭhalutshedzo dza maipfi: Sinonimi, mafhambanyi, nyimele, dinothethivi, khonothethivi</p> <p>ḡivhaipfi kha nyimele</p> <p>Khakhululo ya milayo ya luambo i bvaho kha mishumo ye vhagudi vha n̄wala</p>
<p>U LINGA HA FOMALA: MUSHUMO 9: U N̄WALA – Bammbiri ḷa 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • U n̄wala vhudavhidzani: (zwivhili zwipufhi kana tshithihi tshihulwane: Maraga dza 10) <p>Zwi n̄walwa phanda ha mulingo wa mafheleloni a n̄waha</p>				

THEMO YA 4				
VHEGE	U THETSHELESA NA U AMBA	U VHALA NA U ṬALELA	U ṆWALA NA U ṆEKEDZA	ZWIVHUMBEO NA MILAYO ZWA KUSHUMISELE KWA LUAMBO
7-8	<p>U lugisela mulingo U amba:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U haseledza • tshipitshi tsho lugiselwaho kana tshi songo lugiselwaho • tholokanyonḍivho ya u thetshelesa 	<p>U lugisela mulingo U vhala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tholokanyonḍivho ya u vhala • manweledzo • u vhala zwa u tou vhona • vhurendi • nganeapfufhi • ḍirama 	<p>U lugisela mulingo U Ṇwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maanea • zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwilapfu • zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwipfufhi 	<p>U shuma nga maipfi: Ndovhololo U shuma nga mafhungo: Ndovhololo Ṭhalutshedzo dza maipfi: Ndovhololo Ndongazwiga na mupeleṭo: Ndovhololo</p>
9-10	<p>MULINGO WA MAFHELELONI A ṆWAHA MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 10 U FHINDULA ZWI TSHI BVA KHA ZWIBVELEDZWA: (MARAGA DZA 60) – Bammbiri ḷa 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa ḷitheretsha na zwi si zwa ḷitheretsha (Maraga dza 20) • Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhone (Maraga dza 10) • Mbudziso 3: Samari/manweledzo (Maraga dza 10) • Mbudziso 4: Milayo na zwivhumbeo zwa luambo (Maraga dza 20) 			

NYITO DZA U LINGA DZA FOMETHIVI			
<p>Nyito dza u thetshelesa na u amba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyambedzano ya phanele: U vhala ho lugiselwaho na hu songo lugiselwaho • U ḍadza fomo • Tholokanyonḍivho ya u thetshelesa 	<p>Nyito dza u vhala na u lavhelesa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u vhala • Nyito dza u vhalela nṭha • Nyito dza tholokanyonḍivho (u vhalela u pfesesa) • Nyito dza ḷitheretsha dzo ḍisendekaho kha tshaka tharu (3) dza ḷitheretsha dzo randelwaho iyo simesiṭa 	<p>Nyito dza u Ṇwala na u Ṇetshedza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maitele a u Ṇwala • KuṆwalele kwa ndima/pharagirafu • Zwibveledzwa tshumiswa (thiratsekishinala) • Maanea • MaṆwalwa a vhusiki 	<p>Nyito dza milayo na zwivhumbeo zwa luambo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyito dzo vanganaho dza milayo na zwivhumbeo zwa luambo

TSHIVENጁA HL- SAMARI/MANWELEDZO		
MULINGO WA MAFHELELONI A ጁWAHA	MULINGO WA MAFHELELONI A ጁWAHA	MULINGO WA MAFHELELONI A ጁWAHA
<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 7: (Bambiri ጁa 1) ORALA – (Maraga dza 20)</p> <ul style="list-style-type: none"> Munekedzo wa orala nga ha phurodzhekiti (Vhadededzi vha thoma u ita mushumo uyu kha Themo 3 u itela uri Themo 4 i tshi fhela vha vhe vho linga vhagudi vhoጁhe. Maraga dzi rekhodiwa kha Themo 4). 	<p>MUSHUMO WA U LINGA HA FOMALA WA 9: U ጁWALA- (Bambiri ጁa 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> Zwibveledzwa zwa vhudavhidzani (zwivhili zwipufhi kana tshithihi tshilapfu: Maraga 10) Zwiጁwalwa hu saathu u ጁwalwa mulingo wa mafheleloni a ጁwaha 	<p>MUSHUMO WA U LINGA WA FOMALA WA 10 – (Bambiri ጁa 2)</p> <p>U FHINDULA ZWI TSHI BVA KHA ZWIBVELEDZWA: (MARAGA DZA 60)</p> <ul style="list-style-type: none"> Mbudziso 1: Zwibveledzwa zwa ጁlitheretsha na zwi si zwa ጁlitheretsha (Maraga dza 20) Mbudziso 2: Tshibveledzwa tsha u tou vhonwa (Maraga dza 10) Mbudziso 3: Samari/manweledzo (Maraga dza 10) Mbudziso 4: Milayo na zwivhumbeo zwa luambo (Maraga dza 20)

VHUKATI HA ጁWAHA	MABAMMBIRI A MULINGO WA MAFHELELONI A ጁWAHA	
MULINGO WO ጁISENDEKAHO TSHIKOLONI	MABAMMBIRI A MULINGO WA MAFHELELONI A ጁWAHA	
<p>Milingo ya u linga ya fomala ya 7</p> <p>1 Mushumo wa Orala (U vhalela nጁha Simesiጁa yoጁhe ya 1)</p> <p>3 Mishumo ya u ጁwala</p> <p>1 U fhindula mbudziso kha zwibveledzwa</p> <p>1 Thesite ndangwa ya vhukati ha ጁwaha (Fulwi)</p> <p>1 Thesite ya ጁliteretsha</p>	<p>Milingo ya u ጁwala</p> <p>Bambiri ጁa 2: U fhindula mbudziso kha zwibveledzwa</p> <p>Bambiri ጁa 3: U ጁwala vhudavhidzani</p>	<p>Mushumo wa u linga orala</p> <p>Bambiri ጁa 1: Munekedzo wa orala kha u ጁwala phurodzhekiti ya vhusiki (Simesiጁa 2)</p>